



Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za uređenje prostora
Br. 032 –352- 06/4-2802-48/1
Bijelo Polje, 18.9.2017.godine

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu Joksimović Radenka iz Bijelog Polja, naselje Rakonje, za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju porodično stambene zgrade, na dijelu urbanističke parcele UP 108 koju čini dio katastarske parcele br.2102/13 KO Bijelo Polje, shodno Odluci o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG – opštinski propisi ", br.13/15), a na osnovu čl. 62 i čl. 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13) i Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana naselja Rakonje ("Sl.list CG-opštinski propisi", br. 37/16) i z d a j e

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije

za izgradnju porodične stambene zgrade, na dijelu urbanističke parcele UP 108 koju čini dio katastarske parcele br.2102/13 KO Bijelo Polje u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana naselja Rakonje.

Porodična stambena zgrada je zgrada namijenjena za stanovanje površine do 500 m² i sa najviše četiri zasebne stambene jedinice, shodno članu 9 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

I Opšti uslovi

Osnov za izradu investiciono – tehničke dokumentacije, na osnovu koje će se izdati odobrenje za građenje predmetnog objekta su ovi uslovi.

Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju objekta uz obavezno poštovanje urbanističko – tehničkih uslova.

II Postojeće stanje

Katastarska parcela br.2102/13 KO Bijelo Polje površine 500m² i porodična stambena zgrada bruto površine osnove prizemlja 70m², spratnosti prizemlje i sprat, upisane su u listu nepokretnosti 3738 – izvod, broj 105-956-5887/2017 od 16.8.2017.godine.

III Planirano stanje

1.Namjena površina

Urbanistička parcela UP 108 se nalazi u zoni koja je Izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana naselja Rakonje planirana za stanovanje male gustine (SMG) gdje je stanovanje definisano kao pretežna namjena. Uz stanovanje kao pretežnu namjenu moguća je organizacija sadržaja u funkciji trgovine, ugostiteljstva, smještaj turista, poslovni sadržaji koji su smešteni u prizemljima i mezaninima stambenih objekata, a koji ne ugrožavaju životnu sredinu.



Planirani sadržaji se mogu organizovati u kombinaciji u okviru objekta (stanovanje sa delatnostima) ili samo stanovanje ili samo delatnosti odnosno drugi mogući sadržaji. Namjena predmetnog objekta je stambena.

2. Urbanistička parcela

Predmetna lokacija je dio urbanističke parcele UP 108 koju čini dio katastarske parcele br.2102/13 KO Bijelo Polje.

Površina dijela urbanističke parcele, u odnosu na koju će se računati urbanistički parametri utvrdiće će se nakon izrade geodetskog elaborata, a prije izrade glavnog ili idejnog projekta. Koordinate predmetne urbanističke parcele date su u grafičkom prilogu "Plan parcelacije, regulacije i UTU" koji je sastavni dio ovih urbanističko – tehničkih uslova.

Geodetski elaborat plana parcelacije urađen od strane ovlaštene geodetske organizacije i ovjeren od strane Uprave za nekretnine čini sastavni dio tehničke dokumentacije.

3. Urbanistički parametri

Maksimalni indeks zauzetosti je 0,30.

Maksimalni indeks izgrađenosti parcele je 1,0.

Maksimalna spratnost objekata je tri (3) etaže nadzemne, uz mogućnost organizacije i suterenske odnosno podrumске etaže. Ukoliko se u podrumskim odnosno suterenskim etažama organizuje parkiranje ili pomoćne prostorije (tehničke prostorije, kotlarnica i sl.) iste ne ulaze u obračun indeksa izgrađenosti parcele.

Na parceli je moguće izgraditi novi objekat kao drugi na parceli u skladu sa ukupnim parametrima.

Formiranje podkrovne etaže je sa nadzidkom $h=1,2m$.

Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međуетаžnih konstrukcija za stambene etaže iznosi do 3,5m.

Kotu poda prizemlja objekta postaviti u skladu sa nivelacijom saobraćajnice u kontaktu, kotama postojećih susednih objekata, kao i kotama terena u neposrednom okruženju.

Maksimalna kota prizemlja objekta u odnosu na saobraćajnicu odnosno okolni teren može biti 90 cm.

4. Regulacija

Regulaciona linija: Regulacione linije poklapaju se sa granicama urbanističke parcele prema saobraćajnicama i predstavljena je na grafičkim priložima „Plan parcelacije, regulacije i UTU“, „Plan saobraćaja, nivelacije i regulacije“ i definisana je analitičko geodetskim elementima, koji čine sastavni dio ovih uslova.

Građevinska linija: Građevinska linija je linija na zemlji (GL 1) i pretstavlja liniju do koje se može graditi. Geodetski elementi za obeležavanje građevinske linije, odnosno koordinate tačaka građevinske linije su dati u grafičkom prilogu „Plan parcelacije, regulacije i UTU“ koji čini sastavni dio ovih uslova.

Novi objekti se postavljaju na ili iza građevinske linije koja je zadata na nivou bloka.

Minimalna udaljenost od susedne parcele za slobodnostojeće objekte je 1.5m.

Postavljanje objekata kao dvojnih ili u nizu moguće je uz međusobnu saglasnost susjeda osim u slučajevima uskih parcela manjih od 12m, kada je obavezujuće.

5. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje

Izgradnju objekta projektovati u duhu i skladu sa postojećim objektima i u skladu sa ambijentom, kao i u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.

Arhitekturu cijelog objekta tretirati kao jedinstvenu cjelinu: uskladiti ritam otvora, vertikalne i horizontalne gabarite.

Izgradnju objekta uraditi u skladu sa namjenom imajući u vidu elemente racionalne i brze gradnje uz primjenu savremene tehnologije građenja, primjenom svih materijala dobrih fizičkih karakteristika kao preduslova zaštite od nepovoljnih klimatskih uslova.

Obrada fasade kao i krovni pokrivač su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugrađeni.

Krovove raditi kose, dvovodne ili četvorovodne, a kod komplikovanijih objekata i kombinovani, nagib krovnih ravni je u funkciji odabranog krovnog pokrivača.

Krovni pokrivač je crijep, tegola, lim ili neki drugi kvalitetan materijal.

6. Klimatske i hidrološke karakteristike

Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Bjelopoljski kraj je u brdsko-planinskom dijelu Crne Gore, predstavlja kotlinu okruženu planinama što dovodi do značajnih klimatskih fenomena, kao što su temperaturna inverzija, magle, česte snježne padavine itd.

Pružanje rijeke Lim daje mogućnost prodora vjetrovima. Takođe postoji i veliki broj dana u kojima je tišina, dakle dana bez vjetra.

Prosječna količina padavina u Bijelom Polju je 940mm. Padavine su ravnomjerno raspoređene u toku godine. Najviše padavina ima u novembru, a najmanje u maju. Prosječno godišnje ima 109 kišnih, 21 sniježni, 23 vedra i 135 oblačnih dana.

7. Uslovi za aseizmičko projektovanje

Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.

Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.

8. Zaštita od požara

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata.

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG2, br.13/07 i 05/08) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list CG", br.8/93).

9. Uređenje terena

Sastavni dio projektne dokumentacije je i situacija uređenja terena na pripadajućoj lokaciji.

10. Saobraćaj

Objekat se priključuje na javnu saobraćajnicu Ulicu br. 6 shodno grafičkom prilogu - Plan saobraćaja - Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana naselja Rakonje koji je sastavni dio ovih uslova.

Parkiranje predvidjeti na urbanističkoj parceli uz zadovoljenje normativa - 1 parking mesto na 1 stan.

11. Elektroenergetski uslovi – uslovi priključenja objekta na elektrodistributivnu mrežu
Tehnička dokumentacija treba da sadrži razradu priključka objekta na niskonaponsku mrežu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehničkim preporukama EPCG koje su dostupne na sajtu EPCG (http://epcg.co.me/pdf/06_04/TehPrep%20Prikljucenje%20NNM.pdf) i to:

-Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)

-Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta

-Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV.

Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.

12. Hidrotehnički uslovi – uslovi priključenja objekta na hidrotehničku mrežu

Tehnički uslovi priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu izdati od strane DOO Vodovod "Bistrica", br. 658 – 1/17 od 07.9.2017.godine su sastavni dio ovih uslova.

Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.

13. Energetska efikasnost

Projektom predvidjeti uslove za racionalno korišćenje energije. Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje.

Održiva gradnja uključuje:

- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu
- Energetsku efikasnost zgrada
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata
- Smanjenje gubitka toplote iz objekata poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade
- Korišćenje obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd.)
- Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije
- Predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije.

Sekretarijat za uređenje prostora, je u skladu sa članom 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata objekata ("Sl.list CG", br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 35/13, 39/13, 33/14) uputio zahtjev DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Bijelo Polje, br.06/4-48/2 od 20.7.2017.godine, radi izdavanja uslova za izradu tehničke dokumentacije. Podnesak je primljen 05.9.2017.godine o čemu u spisima predmeta postoji dostavnica kao potvrda o prijemu iste. Kako imenovani organ nije dostavio tražene uslove u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva, to se shodno članu 62a stav 7 pomenutog zakona smatra da je saglasan sa urbanističko tehničkim uslovima utvrđenim planskim dokumentom.

14. Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata.

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa za područja: ekologije, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite zagađenja zemljišta i vazduha, projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaštite.

15. Sastavni dio ovih uslova su i grafički prilozi, izvodi iz plana.

Projektnu dokumentaciju raditi shodno članu 77, 79, 80, 83, 84, i 86 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br.51/08, 40/10, 34/11, 35/13).

Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:

-Glavni projekat izrađen u deset primjerka od kojih je sedam u zaštićenoj digitalnoj formi.
Urbanističko – tehnički uslovi važe do izmjena postojećeg odnosno donošenja novog planskog dokumenta na osnovu kog su izdati.

SEKRETAR

Aleksandra Bošković



A. Bošković

28000000021
105-956-5887/2017CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTIPODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-956-5887/2017

Datum: 16.08.2017

KO: BIJELO POLJE

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11 i 43/15), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-2802/2, , izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 3738 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
2102	13		20 63	03/04/2017	RAKONJE	Dvorište KUPOVINA		430	0.00
2102	13	1	20 63	03/04/2017	RAKONJE	Porodična stambena zgrada KUPOVINA		70	0.00
								500	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
	JOKSIMOVIĆ MILORAD RAĐENKO	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
2102	13	1	Porodična stambena zgrada GRAĐENJE	2007	P1 70	Svojina JOKSIMOVIĆ MILORAD RAĐENKO 1/1
2102	13	1	Stambeni prostor GRAĐENJE 10	1	P 56	Svojina JOKSIMOVIĆ MILORAD RAĐENKO 1/1
2102	13	1	Stambeni prostor GRAĐENJE 30	2	P1 63	Svojina JOKSIMOVIĆ MILORAD RAĐENKO 1/1


Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).



Načelnik:


Kurćehajić Haris, dipl pravnik



КОПИЈА ПЛАНА

Размјера 1: 1000.....

Власник - корисник Жокимовић Милорад Гаденко-својинац

[illegible]

Да је ова копија вјерна оригиналу према последњем стању у катастру:

Тврди и овјерава

19 00



D.O.O. Vodovod "BISTRICA"
Ul. Muha Dizdarevića br. 8
84000 BIJELO POLJE

Bijelo Polje, 07. 09. 2017. god.

Telefon: +38250-432-239

Faks: +38250-432-120

Korisnička služba: +38250-431-006

E-mail: vodovodbp@t-com.me

Web adresa: www.vodovodbp.me

PIB: 020 040 11

ŽIRO RAČUN:

Vrijednos: 520-13821-31; 510-2196-48;

505-96494-37; 535-5787-81;

Djelovodni broj:

658-1117



OPŠTINA BIJELO POLJE

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

Ul. Slobode bb

84000 BIJELO POLJE

06/4

08.09.2017

Rješavajući po zahtjevu **JOKSIMOVIĆ RADENKA** iz **Bijelog Polja (Rakonje)**, D.O.O. Vodovod „BISTRICA“, Bijelo Polje izdaje uslove za izgradnju porodičnog stambenog objekta na kat. parc. br. 2102/13 KO Bijelo Polje.

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje u s l o v a, br. 06/4 – 48/3 - 16 od 31.08.2017.god., dostavljamo Vam uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju porodičnog stambenog objekta na kat. parc. br. 2102/13 KO Bijelo Polje za priključenje na gradski vodovod i kanalizaciju.

V O D O V O D N A mreža ACC Ø300mm – tip D prolazi kroz katastarske parcele 2100 i 2101 KO Bijelo Polje, gdje treba planirati priključenje vodovodne mreže za katastarsku parcelu br. 2102/13 KO Bijelo Polje. Prosječna dubina glavnog vodovoda je oko 100cm. Priključenje porodičnog stambenog objekta koji se planira na zemljištu označenom kat. parc. br. 2102/13 može se izvršiti na ovoj liniji (ACC Ø300mm). Prilikom polaganja priključne linije investitor radova je dužan da riješi sve imovinsko – pravne odnose, kako bi obezbijedio nesmetano polaganje priključne vodovodne mreže za zemljište označeno kat. parc. br. 2102/13 KO Bijelo Polje. U tom dijelu naselja pritisak u vodovodnoj mreži iznosi oko 6,0 bar. Za priključenje objekta planirati armirano – betonski vodomjerni šaht **unutrašnjih dimenzija 120x120x100cm**, sa **metalnim poklopcem Ø600mm ili 60x60cm** od lima d=4mm (laki poklopac). Vodomjernu šahtu smjestiti na granici katastarske parcele br. 2102/13 na maksimalnoj udaljenosti od regulacione linije 2 (dva) metra. Vodomjerna šahta treba da sadrži **regulator pritiska + prvi ventil + vodomjer + drugi ventil (odnosno ispusni ventil)**. Sklonište za vodomjer mora biti termički izolovano. Vodomjer predvidjeti od proizvođača INSA ili drugog proizvođača koji ima iste gabarite kao vodomjer ovog proizvođača. Vodomjernu šahtu smjestiti na samom ulazu placa, kako bi ista bila pristupačna za očitavanje i kontrolu vodomjera. U slučaju postojanja više stambenih jedinica u skloništu za vodomjer predvidjeti vodomjere za svaku stambenu jedinicu posebno. Prečnik priključka treba da je prema hidrauličkom proračunu i on obično iznosi kod objekata porodičnog stanovanja 20 ili 25mm. Vodomjer mora imati ispravan državni žig od Zavoda za metrologiju Crne Gore. *Prilikom izgradnje objekta, investitor je dužan da uradi privremeni priključak sa instalacijom vodomjera, koji će koristiti u toku izvođenja radova na objektu i isti prijavi tehničkoj službi Vodovoda „Bistrica“.*

F e k a l n a k a n a l i z a c i j a ne postoji za ovaj dio naselja Rakonje - KO Bijelo Polje. Potrebno je uraditi separator za prerađivanje otpadnih voda (*biološki separator*). Prilikom odabira separatora voditi računa o potrebnom stepenu prečišćene vode, a prečišćenu vodu nakon tretmana treba sprovesti u prirodni recipijent – rijeka Lim. (*Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji podzemnih i površinskih voda na teritoriji Crne Gore*).


Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.


D.O.O. VODOVOD „Bistrica“

Tehnički rukovodilac,





Marko Bulatović
Marko Bulatović, inž. građ.





1476	7397210.45	4765218.76	1556	7397387.65	4765013.77	1716	7397188.08	4765134.03	1896	7397207.08	4765027.63	1976	7397901.60	4766160.37
1477	7397191.55	4765228.66	1557	7397368.30	4765001.11	1717	7397189.88	4765121.82	1897	7397209.95	4765027.78	1977	7397898.88	4766157.26
1478	7397191.76	4765227.84	1558	7397359.16	4765001.45	1718	7397295.25	4765301.81	1898	7397213.84	4765027.92	1978	7397901.87	4766144.18
1479	7397190.18	4765222.03	1559	7397359.26	4765001.99	1719	7397295.47	4765303.47	1899	7397217.15	4765028.03	1979	7397876.25	4766127.05
1480	7397197.49	4765243.09	1560	7397355.06	4765006.04	1720	7397297.57	4765303.87	1900	7397229.70	4765021.87	1980	7397876.44	4766126.80
1481	7397188.53	4765244.28	1561	7397365.94	4765010.96	1721	7397344.98	4765311.56	1901	7397230.21	4765020.84	1981	7397896.34	4766134.82
1482	7397213.57	4765240.86	1562	7397361.89	4765016.76	1722	7397346.59	4765322.60	1902	7397236.29	4765008.59	1982	7397902.40	4766119.77
1483	7397243.57	4765236.38	1563	7397396.39	4765052.72	1723	7397346.67	4765323.15	1903	7397230.60	4765007.96	1983	7397613.32	4765914.51
1484	7397220.63	4765239.86	1564	7397401.48	4765081.52	1724	7397347.19	4765326.75	1904	7397226.28	4765011.18	1984	7397619.20	4765909.18
1485	7397374.48	4765190.55	1565	7397408.73	4765122.43	1725	7397347.26	4765324.08	1905	7397219.81	4765013.68	1985	7397699.12	4766080.85
1486	7397357.81	4765193.30	1566	7397411.79	4765183.89	1726	7397165.00	4765045.64	1906	7397214.07	4765015.22	1986	7397721.73	4766057.26
1487	7397376.95	4765190.15	1567	7397411.51	4765177.86	1727	7397169.09	4765051.11	1907	7397223.88	4765014.87	1987	7397727.07	4766063.26
1488	7397386.89	4765188.51	1568	7397415.01	4765160.30	1728	7397170.38	4765052.51	1908	7397233.13	4765014.95	1988	7397747.82	4766074.41
1489	7397379.25	4765189.77	1569	7397411.71	4765139.26	1729	7397172.26	4765054.25	1909	7397679.39	4766086.19	1989	7397630.79	4766032.18
1490	7397397.65	4765186.74	1570	7397394.46	4764973.80	1730	7397173.68	4765055.64	1910	7397676.17	4766088.82	1990	7397631.50	4766030.99
1491	7397396.06	4765187.00	1571	7397406.44	4764985.58	1731	7397174.94	4765057.28	1911	7397677.08	4766091.62	1991	7397631.21	4766027.78
1492	7397391.33	4765187.77	1572	7397421.98	4765048.48	1732	7397177.89	4765060.94	1912	7397677.72	4766091.49	1992	7397629.52	4766021.74
1493	7397409.49	4765184.79	1573	7397424.49	4765074.24	1733	7397178.78	4765063.31	1913	7397679.63	4766092.53	1993	7397626.88	4766015.75
1494	7397402.61	4765185.92	1574	7397427.81	4765091.87	1734	7397184.40	4765068.49	1914	7397680.24	4766094.82	1994	7397624.93	4766010.93
1495	7397404.99	4765226.48	1575	7397444.55	4765170.03	1735	7397186.22	4765070.60	1915	7397679.77	4766096.05	1995	7397623.92	4766007.72
1496	7397404.27	4765221.53	1576	7397262.02	4765416.80	1736	7397187.89	4765072.57	1916	7397649.95	4766050.05	1996	7397622.68	4766002.17
1497	7397408.49	4765215.86	1577	7397276.39	47663396.57	1737	7397189.54	4765074.68	1917	7397783.57	4766111.32	1997	7397621.76	4765999.15
1498	7397412.25	4765241.59	1578	7397279.75	4765490.05	1738	7397190.90	4765076.50	1918	7397812.12	4766122.40	1998	7397621.65	4765996.42
1499	7397410.66	4765230.71	1579	7397280.12	4765495.01	1739	7397192.27	4765077.89	1919	7397823.90	4766121.07	1999	7397623.32	4765987.99
1500	7397414.59	4765257.60	1580	7397277.83	4765396.15	1740	7397193.27	4765078.60	1920	7397820.10	4766120.86	2000	7397821.63	4766120.19
1501	7397416.27	4765269.13	1581	7397241.98	4765425.56	1741	7397196.32	4765080.38	1921	7397814.97	4766128.87	2001	7397762.88	4766134.30
1502	7397418.47	4765284.17	1582	7397208.24	4765417.98	1742	7397199.32	4765082.04	1922	7397815.31	4766127.14	2002	7397775.04	4766136.29
1503	7397420.57	4765298.59	1583	7397211.75	4765432.98	1743	7397202.03	4765083.41	1923	7397741.43	4766089.06	2003	7397785.49	4766139.56
1504	7397416.95	4765315.38	1584	7397217.93	4765436.08	1744	7397203.88	4765084.09	1924	7397771.16	4766100.60	2004	7397795.18	4766140.92
1505	7397420.77	4765315.28	1585	7397239.62	4765426.59	1745	7397205.28	4765084.54	1925	7397728.20	4766083.75	2005	7397792.23	4766145.88
1506	7397422.25	4765310.06	1586	7397207.27	4765392.45	1746	7397183.83	4765121.58	1926	7397733.01	4766085.80	2006	7397791.95	4766148.11
1507	7397373.62	4765317.02	1587	7397228.09	4765356.13	1747	7397182.09	4765128.93	1927	7397716.95	4766075.76	2007	7397795.16	4766147.77
1508	7397378.81	4765320.89	1588	7397214.29	4765358.90	1748	7397182.25	4765134.91	1928	7397701.64	4766068.67	2008	7397797.48	4766148.35
1509	7397383.77	4765320.13	1589	7397209.62	4765359.79	1749	7397178.84	4765135.00	1929	7397706.29	4766068.67	2009	7397805.53	4766149.98
1510	7397398.72	4765317.99	1590	7397201.50	4765361.40	1750	7397175.24	4765118.00	1930	7397710.67	4766071.58	2010	7397805.66	4766149.07
1511	7397372.26	4765308.42	1591	7397197.58	4765364.10	1751	7397175.34	4765118.43	1931	7397708.69	4766050.84	2011	7397812.35	4766150.36
1512	7397370.29	4765291.01	1592	7397200.17	4765379.75	1752	7397176.61	4765118.30	1932	7397675.40	4766030.52	2012	7397813.53	4766147.46
1513	7397367.46	4765268.83	1593	7397228.31	4765376.70	1753	7397193.54	4765095.19	1933	7397673.38	4766031.77	2013	7397817.62	4766149.00
1514	7397366.13	4765258.44	1594	7397238.74	4765381.70	1754	7397185.44	4765095.26	1934	7397676.77	4766035.60	2014	7397818.78	4766151.49
1515	7397360.56	4765214.79	1595	7397227.58	4765381.77	1755	7397185.44	4765097.69	1935	7397699.09	4766060.88	2015	7397821.65	4766151.47
1516	7397194.29	4765118.67	1596	7397233.36	4765382.73	1756	7397400.10	4765422.24	1936	7397804.88	4766086.13	2016	7397828.83	4766152.30
1517	7397196.36	4765113.91	1597	7397239.66	4765426.50	1757	7397399.07	4765422.24	1937	7397809.27	4766089.47	2017	7397831.34	4766151.85
1518	7397170.52	4765117.78	1598	7397244.51	4765384.63	1758	7397398.89	4765434.19	1938	7397827.85	4766105.38	2018	7397848.42	4766155.73
1519	7397348.28	4765142.85	1599	7397249.28	4765385.33	1759	7397440.27	4765420.94	1939	7397830.39	4766107.75	2019	7397852.86	4766156.38
1520	7397345.85	4765133.35	1600	7397241.84	4765425.50	1760	7397378.99	4765373.28	1940	7397834.94	4766101.99	2020	7397862.17	4766159.06





LEGENDA:

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

- Ulice u naselju (kolovoz, trotoari i parkinzi)
- Biciklističko - pešačke staze
- Železnička pruga

ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA

- Osovina saobraćajnice
- Tangenta osovine saobraćajnice
- Oznaka mesta priključka
- Oznaka preseka tangenata
- Naziv saobraćajnice
- Oznaka preseka saobraćajnice

granica izmena i dopuna DUP-a

PLAN SAOBRAĆAJA, NIVELACIJE I REGULACIJE

R 1:1000

list br.9

Investitor:

Opština Bijelo Polje

IZMJENI I DOPUNAMA DUP-a

AB



